



Vho Angie Mutshekga
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo.

Bugu idzi dza Rainbow Workbooks dza iwaha wa Zwixele (Grade R) ndi tshipiqa tsha tshirathedzhi tsha Muhasho wa Pfunzo ya Muteo tsha u khwinisa kushumele kwa vhana vha tshikolo vha Afrika Tshipembe pfunzoni dzavho. Thogisiso (risetshe) i sumbedza uri arali vhana vha nga nyanyulwa siani la pfunzo iwaha munwe na munwe musi vha sa athu u thoma Gireidi 1. hu swika hune vha shuma zwavhudi pfunzoni dzavho dza minwaha i no do tevhela - pfunzoni ya phuraimari na ya sekondari. Ndi ngazwo ho sedzesa kufunzele kha Gireidi R.

Kharikhu lamu ya Vhuimo ha Fhasi i na thodea yauri vha gudi vha Gireidi R vha tea u fhiwa tshikhala tsha u alusa zwikili zwa thangelauhala, thangelauwala na thangelambalo. ya dovha hafhu ya bula zwikili zwine vha gudi vha tea u vha nazwo zwa u wana murango wo khwaqhaho wa pfunzo u itela uri u guda hu vha lelutshela musi vha tshi swika kha Gireidi 1 na u fhirela phanda.


Zwenezwoha, ndivho ya bugu dza u shumela dza Gireidi R ndi ya u thusa vhana uri vha aluse zwikili izwi zwe zwa bulwa khathihi na u alusa kuhumbulele kuhulwane kune vha tea u ku talukanya musi vha tshi gisimela murango wo khwaqhaho wa pfunzo. Buguni idzi hu na zwikhala zwe vhana vha nawa uri vha bveledze na u digowedza zwikili zwine zwa do vha pfundisela tshikolo tsha foma la.

Musi vhana vha sa athu u guda u vhalo vha tea u ranga nga u talukanya kufarelele kwa bugu. u fhenza masiatari na u talukanya uri bugu i shuma nga ngilade. Vha tea u talukanya vhusaka vhukati ha maipfi na zwifanyiso zwi re buguni khathihi na u talukanya uri matsina maipfi a re kha siatari o vhubwanga nga mibvumo nahone a na zwine a amba. Zwo di ralovho na kha u iwala. Vhana vha tea u alusa u thadulana ha zwipfi zwavho (motor coordination), vha ita ndowendowe dza kusikelwe kwa zwivhumbeo, vhee vho no ralo. vha ita ndowendowe dza kusikelwe kwa majedere. Ndi zwikili zwenezwi zwine idzi bugu dza u shumela dza lila u alusa kha vhana.

Ri a zwi divha uri vhana a vha gudi mazha (khathihi) lune bugu dza u shumela dza Gireidi R dza vha na vhuhanzi tshothe uri vhadadedzi (vhagudisi) vha shume vha tshi tevhela kugudele kwa iwana mugele e efhe nahone, hune zwa konadzea, vha shumise bugu idzi vha tshi ya phanda na u humela murahu, zwi tshi edza nyaluwopfunzoni ya iwana uyu i re yawe e efhe.

Nyito (mishumo) dzi re buguni dzi do thusa vhadadedzi kha u topola zwikhukhulusi zwine vhana vha nga vha nazwo pfunzoni hu u itela uri zwi bviswe ngilani ya iwana musi a sa athu thoma pfunzo ya foma la.

Bugu dza u shumela idzi dzi vanganya u funzwa luambo (ngudaluambo), mbalo na zwikili zwa vhutshilo kha thero dza 20, hu tshi shumiswa ndila dzi no mvumvusa na u kunga vha gudi vhane vha kha di vha vha tuku. Ri na fulufhelo lauri vha gudi vha do dhiphiya musi vha tshi khou ita nyito dzi re buguni idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, nauri na vhonevho sa mudadedzi wavho, vho do dhiphiya navho.



TSHIVENDA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0731-3
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gireidi ya **R** **BUGU YA 4**

Dzina:

Kilasi:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Yo
vusuludzwa,
i tevhedza
CAPS

BUGU YA TSHIVENDA

Bugu ya
4
Themo ya 4

Kha ri imbe

Alifabethe



Nkosi sikelel' iAfrika
 Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 Yizwa imithandazo yethu,
 Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
 O fedise dintwa le matshwenyeho,
 O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
 Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
 Uit die diepte van ons see,
 Oor ons ewige gebergtes,
 Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
 And united we shall stand,
 Let us live and strive for freedom,
 In South Africa our land.



Alphabet and numbers with illustrations:

- Aa: Apple
- Bb: Balloon
- Cc: Coca-Cola can
- Dd: Donkey
- Ee: Ewe
- Ff: Field
- Gg: Gum
- Hh: Hat
- Ii: Eye
- Jj: Jelly
- Kk: Kettle
- Ll: Ladder
- Mm: Mint
- Nn: Nose
- Oo: Oven
- Pp: Paper
- Qq: Queen
- Rr: Radio
- Ss: Socks
- Tt: Tomato
- Uu: Umbrella
- Vv: Vase
- Ww: Watch
- Xx: X-ray
- Yy: Yarn
- Zz: Zebra

Numbers 1-10 with illustrations:

- 1: Red balloon
- 2: Two beach balls
- 3: Three stars
- 4: Four toothbrushes
- 5: Five carrots
- 6: Six tomatoes
- 7: Seven corn cobs
- 8: Eight flowers
- 9: Nine bees
- 10: Ten ladybugs





Gireidi
ya

R

HO VANGANYWA

- * Luambo
- * Mbalo
- * Zwikili zwa vhutshilo

nga Tshivenda

1	Dainaso	2
2	Zwĩṅoni na zwikokovhi	12
3	Zwipuka zwa ḁaka	22
4	Mitambo	32
5	U pembela	42



Ndaela dza zwigeriwa dzi
wanala murahu ha bugu.



Heyi bugu ndi ya:



TSHIVENḐA

Bugu
ya

4


Themo 4



Dainaso



Themo ya 4 – Vhege dza 1-5





Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



Kha ri n'wale

Lavhelesani zwifanyiso ni
ambe nga tshaka dzo
fhambanaho dza dzidainaso.
Dainaso dzo vha dzi tshi tshila nga
ndilade?
Izwi zwipuka zwe zwa tshila kalekale ri zwi
divhela ngafhi?



Dzina langa ndi:




Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro ni khalare zwivhumbeo u itela uri zwi vhe 8 kha rou inwe na inwe.


8




8



8





8





8



Itani ndowendowe ya nomboro 8.









1.3



Kha ri ite nyito

Tanganyani zwithoma ni tshi ola tshipuka tshine tshi si tsha vha hone shangoni. Ni kone u khalara tshifanyiso.



Kha ri ite nyito

Shumisani zwigeriwa zwi re murahu ha bugu kha u ita dainaso. Ni tea u peta phuleithi ya bammbiri nga vhukati uri ni ite ngayo mutumbu. Ni kone u nambatedza tshoho, milenzhe na mutshila.






Kha ri n̄wale


k



Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u n̄wala nga penisela. Thomani kha tshithoma.



Wanani ni tangedzele ledere **k** afho tshibogisini..



Tevhedzelani ledere.





Kha ri n̄wale


Ŋwalani leḡere **k** ni kone u thetshelesa mibvumo musu ni tshi bulela n̄tha maipfi.



kat



koning



kaas



kamera




koe**k**



koedoe

Ŋwalani dzina laḡu ni kone u nambatedza tshit̄ikara ni tshi sumbedza uri mushumo ndi wavhudi.










Kha ri nḥwale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona. Ri zwi ḡivha nga mini uri ndi Tshimedzi (Luṭavula)? Vhana vho ambara mini? Zwimela zwi vhonala nga ḡilade?

Ndi Tshimedzi






Dzina langa ndi:




Kha ri n'wale

Khalarani tshifanyiso ni bule uri ndi khalaŋwaha ifhio.


Nambatedzani zwiŋikara zwa maluvha ni fhedzise tshifanyiso tshanu.



Zwiņoni na zvikokovhi



Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



Kha ri n'wale

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga
zwipuka zwa tshaka dzo f'hambananaho
zwine na kona u zwi vhona.

Ndi zwihumbwa zwifhio zwi re na
mathenga?

Zwi dipfa nga ndilade?




Ndi zwihumbwa zwifhio zwi re na
makwanda?

Zwi dipfa nga ndilade?

Ndi zwihumbwa zwifhio zwi no
fhufha?

Ndi zwihumbwa zwifhio
zwi no bambela?

Ni kona u vhona makumba
mangana?





Kha ri ite nyito

Nambatedzani pheroti (khwamba) nthihi vhukati.

Nambatedzani pheroti nthihi nga nṭha ha i re vhukati.

Nambatedzani pheroti nthihi fhasi ha i re vhukati.

Nambatedzani zwiṱikara fhethu hone.



Kha ri ite nyito

Vhandelelani maipfi haya.

tshisusu

tshi	su	su
------	----	----

ndou

nḍo	u
------	---

okitopasi

o	ki	to	pa	si
---	----	----	----	----

khwamba

khwa	mba
------	-----

notshi

no	tshi
----	------

ngwena

ngwe	na
------	----

dainaso


da	i	na	so
----	---	----	----




Vha ri vhalele

Gerani magaraṭa aya ni a vhekanye a bve zwigwada zwa 2. Zwiṅoni na zwiḱokovhi. Bulani uri dzina ḽa tshivhumbwa tshiṅwe na tshiṅwe ḽi thoma nga ḽedere ḽifhio. Ni kone u vhekanya zwiḽhumbwa u bva kha tshiṭukusa u ya kha tshihulwanesa.


Magaraṭa aya a rembulusea.




ṅowa



ngweṅa



luaviavi



tswina



phingwini



nkhwe



sekwa



goni










ḽiivha



Kha ri ite nyito

Gerani magaraṭa aya ni kone u dubekanya
zwifanyiso uri zwi ite zwiṭori zwa 2.
Anetshelani khonani yaṅu izwi zwiṭori.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.





Dzina langa ndi:



Kha ri ite nyito



Ndi pheroti ifhio i re nga phanda?



Ndi pheroti ifhio i re nga nt̃ha?
Ndi pheroti ifhio i re nga fhasi?



Muvhala wa pheroti i re vhukati ndi ufhio?


Muvhala wa pheroti i re kha tshanda tshanu tsha monde ndi ufhio?

Pheroti i re kha tshanda tshanu tsha ula i na muvhala ufhio?




Kha ri n̄wale

b




bisi


Tevhedzelani leḡere nga munwe ni kone u n̄wala nga penisela. Thomani kha tshithoma.



Wanani ni tangedzele leḡere **b** af ho tshibogisini.




Tevhedzelani leḡere.





Kha ri n̄wale


Ñwalani leḡere **b** ni kone u thetshesela mibvumo musu ni tshi bulela n̄ha maipfi.




b ambela



b annda



b ogisi








b ugu



Kha ri n̄wale




Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **b**.





Vha ri vhalele





Kovhelani vhana izwi zwithu zwi tshi lingana.
Zwi oleni zwibogisini.






Vha ri vhalele


Izwi zwithu zwo lapfa lungafhani?



Ndi tshifanyiso tshifhio tshi re tshilapfusa nahone ndi tshifhio tshi re tshipfufhisa?



Gerani theiphi ya u ela ni ele uri izwi zwithu zwo lapfu lungafhani.



Zwipuka zwa daka

Kha ri n'wale

Lavhelesani tshifanyiso ni
ambe nga zwipuka zwine na
khou zwi vhona.







Nambatedzani
zwitikara
fhetu hone.




Kha ri n'wale

Itani mibvumo i no
itwa nga zwipuka izwi.
Ndi zwipuka zwifhio
zwi no itesa phosho?







Anetshelani tshitori. Kharani tshifhatuwo ni tshi sumbedza uri ndou i dipfa nga ndilade



Ndi na mme anga zwi a takadza.



Ndo xela.



Nthuseni u toda mme anga.








Mme anga ndo vha wana.



Vha ri vhalele

Lavhelesani zwifanyiso ni vhudze khonani yaṅu uri ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi nahone ndi tshifhio tshi re na zwiṭuku? Hu na zwibogisi zwi no lingana? Ni kone u vhala tshivhalo tsha zwithu ni tevhedzele nomboro i re yone.






Kha ri n̄wale


h

Tevhedzelani hedere nga munwe ni kone u n̄wala nga penisela. Thomani kha tshithoma.




Tevhedzelani hedere.

h



haka

Wanani ni tangedzele hedere **h**afho tshibogisini.






Kha ri n̄wale

Ŋwalani leḡere **h** ni kone u thetshesela mibvumo musu ni tshi bulela n̄ha maipfi.



Kha ri n̄wale


Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **h**.





Kha ri n'wale

Fhedzisani u ola zwisusu izwi. Olani zwithoma u itela uri mafhafha azwo a fane. Ndi tshisusu tshifhio tshi re na zwithoma zwinzhi?





Kha ri n'wale

Gerani magaraṭa aya ni livhanye nomboro na ipfi.
Ni kone u khethekanya magaraṭa aya kha magaraṭa a
zwipuka na magaraṭa a mitambo.

Magaraṭa aya a
a rembulusea.



	<p>2</p>		<p>3</p>
	<p>4</p>		<p>5</p>
	<p>6</p>		<p>7</p>
	<p>8</p>		<p>9</p>




Gerani magaraṭa kha khethekanyo ya zwiḡerwa ni vhone uri ni nga kona u livhanya zwifanyiso izwi na zwi re kha magaraṭa nga luvhilode.

i




inkhi

p




papawe

b



bola

l




linga

h



haka

n



ningo

e



emere

s



saha



Dzina langa ndi:



Kha ri ñwale

Bulani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni thetshelese na mubvumo. Ni kone u tevhezela maipfi.



bika



baka



buka



nungu



mbungu



ƙhungu



bege



dzhege




gege



dzhasi






bisi




tshisi



Mitambo



Nambatedzani
zwiṭikara
fṭethu hone.




Kha ri ṅwale

Ndi mitambo ifhio ine na kona u i vhona zwiṭanyisoni izwi?
Ni takalela mitambo ifhio?
Hu na milayo ine na i ḍivha ya mitambo iyi?
Ndi nga mini ri na milayo mitamboni?
Ndi nga mini u tamba mitambo tshi tshithu tshavhuḍi kha riṅe?




Kha ri n̄wale

e




emere

Tevhedzelani ledere nga munwe ni kone u n̄wala nga penisela. Thomani kha tshithoma.



Wanani ni tangedzele ledere e afho tshibogisini..



Tevhedzelani ledere.





Kha ri n̄wale

Ŋwalani leḡere e ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela n̄tha maipfi.

leḡere

edola

erḡisi

esela



Kha ri n̄wale

Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo e.



ha ri vhalele

Ndi tshibogisi tshifhio tshi re na zwinzhi? Vhalani uri hu na zwithu zwingana ni kone u tevhezela nomboro i re yone.

8	9

	X
7	9

3	6

6	7

1	2


2	3

7	8

9	8


8	9

7	8




Bola ya pfuka bulasi.

4



Bola ya pfuka zuu.

5



Sam u nea vhana bola yavho.
Vha tamba ngayo vhothe.

8




Ntakadzeni u raha boya
nga shotho.

1




Ri funesa bola
ya milenzhe




Bola ya pfuka bitshi.

6



Bola ya pfuka muḡana.

3



Bola ya gonya nt̄ha ya
pfuka fentsi na bada.

2



Samu u gavha bola.

7



Vha ri vhalele

Vhonani uri n'wana muñwe na muñwe o kora zwikoro zwingana. Talani mutalo u tshi bva kha n'wana u tshi ya kha nomboro yone. Tevhedzelani dzinomboro ni vhale ni tshi ya murahu u bva kha 9 u swika kha 1.



Ntakadzeni
o kora zwikoro
zwa 9.



Ann o
kora
zwikoro
zwa 5.

9

8

7

6


5

4

3

2

1




Jim o
kora zwikoro
zwa 4.



Lindi o kora
zwikoro zwa 2.



Langanani o
kora zwikoro
zwa 5.



Sam o
kora tshikoro
tsha 1.



Kha ri n'wale








Lavhelesani tshifanyiso ni n'wale nomboro ni tshi thoma nga l yo imela muwini. Bulani uri ndi tshipuka tshifhio tshi re tsha u thoma, tsha vhuvhili, tsha vhuraru, tsha vhuṅa, tsha vhuṅanu, tsha vhurathi, na tsha u fhedzisela. Ndi tshifhio tshi no ongolowesa? Ndi tshifhio tshi re tshiṭukusa? Ndi tshifhio tshi no leluwesa?



Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro.

Ni kone u khalara tshivhalo tshone tsha zwithu kha rou inwe na inwe.






U pembela



Themo ya 4 – Vhege dza 6-10



Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.



Kha ri n̄wale

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe uri ndi u pembela hufhio hune na hu ðivha.

Ndi u pembela hufhio hune na hu funesa?

Ni pembelela ðuvha la mabebo aṅu nga ndilade?


Ndi u pembela hufhio hune ha itwa nga vhanwe vhana vha re kilasini yaṅu?



Kha ri ite nyito


Sumbedzani avha vhana ndila ya u ya hune vha do pembela hone.

Nambatedzani zwiṭikara fhethu hone.







Ambani uri zwifanyiso izwi ndi zwa mini ni kone u amba uri ndi zwifhio zwine madzina azwo a fhela nga maledere a no fana.



Ndi zwifanyiso zwifhio zwi no thoma nga maledere a no fana?





Dzina langa ndi:

A large empty rectangular box with a dotted border, intended for a drawing or writing.



Kha ri ite nyito Shumisani zwiṭikara kha u ṭama phathi iyi.





Kha ri ñwale

Ndi zwiliwa zwifhio zwine na
khou zwi vhona tshifanyisoni
itshi?

Mutukana/musidzani a
re mune wa phathi u na
miñwaha mingana?

Nambatedzani
zwitikara
fhethu hone.







Kha ri ñwale

r



Tevhedzelani leḏere nga munwe ni kone u ñwala nga penisela. Thomani kha tshithoma.

Wanani ni tangedzele leḏere r afho tshibogisini.



Tevhedzelani leḏere.






Kha ri n̄wale

Ŋwalani leḏere **r** ni kone u thetshelesa mibvumo musi ni tshi bulela n̄tha maipfi.



rokho



rula



radio






raka



Kha ri n̄wale





Wanani ni tangedzele zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo **r**.





Vha ri vhalele





Itani tshitendeledzi tshitswuku u mona na tshipukha tshihulwanesa na tshitendeledzi tsha lutombo u mona na tshipuka tshitukusa kha tshibuloko tshinwe na tshinwe.





Vha ri vhalele

Itani thikhi kha tshithu tshine tsha lemelesa kha rou inwe na inwe.






Vha ri vhalele

Tevhedzelani nomboro ni khalare zwivhumbeo u itela uri zwi vhe 9 kha rou inwe na inwe.


9



9



9



9



9



Itani ndowendowe ya nomboro 9.






Vha ri vhalele

Thusani rabulasi u vhala zwifuwo.




+





=




+




=



+




=




+




=



+



=






Zwigeriwa



Phazili:

Gerani phazili kha mutalo wo t̄hukukanyiwaho. Zwino t̄umani zwipida uri ni vhumbe zwifanyiso.




Zwiṅoni zwivhili:

Gerani zwiṅoni, zwi peteni ni zwi nambatedze nga guluu u itela uri zwi ite zwipopai zwa minwe. Shumisani zwiṅoni izwi kha u ita zwine zwa khou ambiwa nga tshirendo tshi re kha siat̄ari la 37.



Magaraṭa a thevhekano:

Gerani magaraṭa aya ni a dubekanye nga ngona ni kone u anetshela tshitoro tsha zwine zwa khou bvelela kha garaṭa linwe na linwe.




Itani Dainaso:

Gerani milenzhe, t̄hoho na mutshila kha mitaladzi mitswu. Petani phuleithi ya bambbiri nga vhukati. Zwino nambatedzani zwipida izwi zwi ite dainaso i no nga i re tshifanyisoni.

U vhala bugu:

Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa. T̄uwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.












Kha ri ite nyito



Gerani siaṭari kha mutalo wo ṭhukukanyiwaho ni nambatedze siaṭari kha gwati la murahu uri ni ite tshikwama. Pangani zwigeriwa zwanu heneḥa uri zwi si xeḗ.







ZWIGERIWA ZWANGA













NAMBA TEDZANI HAFHA

NAMBA TEDZANI HAFHA

NAMBA TEDZANI HAFHA


NAMBA TEDZANI HAFHA






Ndi na ndala. Maapula
aya ndi oneone.

4



Hu khou bvelela mini? Ndi
tou tama arali ndo vha ndi
tshi nga dzhenavho kilasini

5




Namusu ri do dalela Jerry
zuu. Ni twe zwavhudi Jerry.


8



Jerry u ya
tshikoloni.




1




Ndi tou tama arali ndo
vha ndi tshi kona u
vhala na u n'wala.

6




Ndi mini itshi? Tshi a liwa?

3



Ndi khou t_odou ya tshikoloni.

2



Tshifhinga tsha u ya hayani
tsho swika Vho Jerry. Kha ri
t_uwe.

7